

# URBANISTIČKO - TEHNIČKI USLOVI

GLAVNI GRAD PODGORICA  
SEKRETARIJAT ZA PLANIRANJE PROSTORA  
I ODRŽIVI RAZVOJ  
Broj: D 08-332/23-2043  
Podgorica, 04.12.2023.godine



## SEKRETARIJAT ZA PLANIRANJE PROSTORA I ODRŽIVI RAZVOJ GLAVNI GRAD PODGORICA

na osnovu člana 74. Zakona o planiranju prostora i izgradnji objekata ("Sl.list CG" br.64/17, 44/18, 63/18,011/19, 082/20, 086/22, 004/23), Uredbe o povjeravanju dijela poslova Ministarstva ekologije, prostornog planiranja i urbanizma jedinicama lokalne samouprave ("Sl. list CG", br. 87/18,28/19, 75/19, 116/20 i 76/21, 141/21 i 151/22), DUP-a "Zabjelo 8", evidentiran u Registru planske dokumentacije Ministarstva prostornog planiranja i državne imovine podnijetog zahtjeva Agencije za izgradnju i razvoj Podgorice, d.o.o. Podgorica, izdaje:

### URBANISTIČKO-TEHNIČKE USLOVE

za izradu tehničke dokumentacije -

za izradu Glavnog projekta izgradnje dijela saobraćajnice Ulica br.7 u zahvatu DUP-a "Zabjelo 8" u Podgorici

PODNOŠILAC ZAHTJEVA:

Agencija za izgradnju i razvoj  
Podgorice, d.o.o. Podgorica

#### 1 POSTOJEĆE STANJE

Uvidom u priloženu dokumentaciju i planske smjernice može se konstatovati da saobraćajnica nije izgrađena.

#### 2 PLANIRANO STANJE

##### 2.1. Namjena parcele odnosno lokacije

Saobraćajnica u zahvatu DUP-a "Zabjelo 8" u Podgorici, koja je predmet UTU –a, markirana je na graf. prilogu "Saobraćaj".

Saobraćajnica pripada mreži sekundarnih ulica. Sekundarni dio mreže predložen je tako da, dopunjujući primarni sistem mreže, obezbjeđuje pristupačnost do svake parcele.

##### Urbanističko-tehnički uslovi za saobraćajne površine

Saobraćajno rješenje na području plana je zasnovano na koncepciji saobraćajnog rješenja i smjericama koje su date u PUP-u za isti prostor i na analizi postojećeg stanja saobraćajne mreže.

Gradske ulice – sabirne planirane su tako da širina kolovoza bude 6 – 7m, sa dvostranim trotoarima, a gdje god je bilo moguće planirane su i zelene površine.

Gradske ulice – pristupne planirane su tako da širina kolovoza bude minimum 5 metara i gdje god je moguće planirani su trotoari.

Širina pješačke staze kombinovana sa saobraćajem je data u karakterističnom poprečnom profilu odgovarajuće saobraćajnice.

Poprečni profil i osovina predmetne saobraćajnice prikazani su na grafičkom prilogu "Saobraćaj".

Trase novih saobraćajnica su prilagođene terenu, a priključci kotama izvedenih saobraćajnica. Nivelacione kote su date na karakterističnim i ukrsnim tačkama i služe kao orijentacija prilikom izrade Idejnih i Glavnih projekata, pri čemu su poštovani propisi. Zastori kolskih saobraćajnica planirani su od asfalta, kolsko-pješačke i pješačke staze i trotoari od asfalta, kamena, betona i njihovih elemenata.

PUP-om su predloženi poprečni profili koji su usklađeni sa važećim planskim dokumentima. Data je mogućnost korekcije profila prilikom izrade projektno dokumentacije u cilju utvrđivanja najracionalnijeg poprečnog profila i ukupnog tehničkog rješenja koje je moguće izvesti na predmetnoj trasi.

Tip raskrsnice može se promijeniti projektnim rješenjem ako se nakon analize uslova na terenu i sagledavanja saobraćajnih rješenja u kontaktnim zonama i protoka vozila pokaže da je bolje neko drugo rješenje raskrsnice.

Vertikalno rješenje – niveletu saobraćajnica raditi na osnovu visinskih kota koje su date u grafičkom prilogu a služe kao orijentacija pri izradi glavnih projekata. Zato je potrebno za novoprojektovane saobraćajnice gde duž njih nema izgrađenih objekata a predviđeni su planom, prvo uraditi glavne projekte ulica a zatim tačnije odrediti kote niveleta koje su u planu takođe date orijentaciono. Na dijelovima gdje nema dovoljno visinskih kota potrebno je pre izrade glavnih projekata snimiti teren i projektovati niveletu.

-Vertikalna zaobljenja nivelete izvesti u zavisnosti od ranga saobraćajnice, odnosno računске brzine.

-Nivelacione elemente smatrati orijentacionim, a pri njihovom utvrđivanju (na nivou izvođačkih projekata) izbjegavati primjenu nultih nagiba, odnosno obezbjediti gravitaciono odvođenje atmosferskih voda.

-Nivelaciju novih pješačkih i biciklističkih površina izvesti na istoj nivelacionoj koti sa potrebnom zadovoljavanjem efikasnog odvodnjavanja atmosferskih voda.

-Odvodnjavanje atmosferskih voda izvršiti putem slivnika i cjevovoda do kanalizacije, a izbor slivnika uskladiti sa obradom površine na kojoj se nalazi (kolovoz ili pješačka staza).

-Saobraćajnice sekundarne mreže projektovati sa poprečnim nagibima kolovoza i trotoara  $i_p=2\%(2.5\%)$ .

-Kolovoznu konstrukciju za sve saobraćajnice sračunati na osnovu ranga saobraćajnice, odnosno pretpostavljenog saobraćajnog opterećenja za period od 20 god. i geološko-geomehaničkog elaborata iz kojeg se vidi nosivost posteljice prirodnog terena.

Kolovoz kod svih saobraćajnica izvesti sa zastorom od asfalta.

-Ovičenje kolovoza raditi od betonskih ivičnjaka 20/24cm a na mjestima prilaza urbanističkim parcelama koristiti oborene ivičnjake 18/24cm.

-Pored toga na javnim površinama u funkciji saobraćaja (na proširenjima ili kolsko-pješačkim površinama) moguće je izvesti kombinacije uličnog zelenila koje pri tom ne bi ugrožavalo preglednost odnosno bezbjednost saobraćaja.

-Prije izvođenja saobraćajnica izvesti sve potrebne ulične instalacije koje su predviđene planom a nalaze se u poprečnom profilu.

	<p>- Moguće je organizovati javno parkiranje na opštinskim parcelama uz saobraćajnice ili kao ulično podužno parkiranje u nivou kolovoza. Ovakvi parkinzi namjenjeni su prvenstveno za potrebe javnih sadržaja, ali manji broj ovakvih parking mjesta može se iskoristiti za potrebe posjetilaca pojedinih urbanističkih parcela. Broj parking mjesta za buduće objekte je planiran po normativima iz PUP-a Glavnog grada Podgorice.</p> <p>-Minimalno parking mjesto, kod upravnog parkiranja, za putničko vozilo je širine 2,3 m i dužine 4,8 m na otvorenom. Minimalna širina komunikacije za pristup do parking mesta pod uglom 90° je 5,5 m</p> <p>- Na parking prostorima obavezno predvideti drvorede. Prilikom formiranja drvoreda na parkinzima trebalo bi osigurati na dva parking mesta po jedno drvo, a kod podužnog parkiranja na jedno parking mjesto po jedno drvo. Preporučuje se drvored na trotoaru ako je trotoar širine min. 2,50m.</p> <p>Planom je navedeno: "Prilikom izrade Glavnih projekata planiranih ulica, parkinga i pješačkih staza, može doći do izvjesnih korekcija u odnosu na zadate parametre u planu u cilju uklapanja u postojeće stanje i radi iznalaženja najboljih saobraćajnih rješenja." (strana 42 tekstualnog dijela plana).</p>
2.2.	<p><b>Pravila parcelacije, građevinska i regulaciona linija, odnos prema susjednim parcelama</b></p> <p>Prilikom izrade tehničke dokumentacije poštovati važeći Pravilnik o načinu izrade i sadržini tehničke dokumentacije za građenje objekata, kojim je propisano da tehnička dokumentacija sadrži grafički prikaz trase objekta na ažurnim kat. podlogama, kao i tehničke propise, normative i standarde za projektovanje ove vrste objekata.</p>
3	<p><b>PREPORUKE ZA SMANJENJE UTICAJA I ZAŠTITU OD ZEMLJOTRESA, KAO I DRUGE USLOVE ZA ZAŠTITU OD ELEMENTARNIH NEPOGODA I TEHNIČKO-TEHNOLOŠKIH I DRUGIH NESREĆA</b></p> <p>Potrebno je da se pri izgradnji na predmetnom prostoru, skupom urbanističkih i građevinskih karakteristika zadovolje potrebe zaštite i to pre svega tako da se smanje dejstva eventualnog mogućeg razaranja objekata. Zbog toga je, pri planiranju na ovom prostoru obavezno obezbediti mere zaštite od elementarnih i drugih većih nepogoda. U tom smislu, sa aspekta zaštite na predmetnom području su razrađene i sprovedene mere i dati parametri povredivosti. Kao optimalna mera za smanjenje povredivosti, ostvaren je koncept kojim je predmetni prostor koncipiran kao urbani sistem, koji će funkcionisati u sklopu celokupnog naselja.</p>
4	<p><b>USLOVI I MJERE ZAŠTITE ŽIVOTNE SREDINE</b></p> <p>Tehničkom dokumentacijom poštovati odredbe koje se odnose na zaštitu životne sredine u skladu sa odredbama Zakona o procjeni uticaja na životnu sredinu („Službeni list CG“, br.40/10, 73/10, 40/11, 27/13, 52/16) i Zakonom za zaštitu prirode („Službeni list CG“, br.54/16).</p>
5	<p><b>USLOVI ZA PEJZAŽNO OBLIKOVANJE</b></p> <p>Projektom obuhvatiti i fazu hortikulture shodno grafičkom prilogu ovih uslova. Zbog ekstremnih insolacionih uslova, ulično zelenilo i zelenilo na parkinzima rasporediti tako da su u sjenci pješačke i biciklističke staze kao i parkirališta u periodu dana kada je sunce najjače.</p> <p>Detaljne podatke o planu pejzažne arhitekture potrebno je preuzeti iz tekstualnog dijela</p>

	<p>Detaljnog urbanističkog plana "Zabjelo 8 ",koji je dostupan na internet stranici Registra planske dokumentacije:</p> <p><a href="https://lamp.gov.me/PlanningDocument/Map">https://lamp.gov.me/PlanningDocument/Map</a>, koju vodi Ministarstvo prostornog planiranja, urbanizma i državne imovine</p>
<b>6</b>	<p><b>USLOVI I MJERE ZAŠTITE NEPOKRETNIH KULTURNIH DOBARA I NJIHOVE ZAŠTIĆENE OKOLINE</b></p> <p>Ukoliko se pri izradi projektne dokumentacije i izvođenju radova naiđe na tragove ostataka iz prošlosti, investitor je obavezan da o tome obavijesti nadležni organ koji će preduzeti Zakonom propisane mjere u cilju zaštite kulturnog dobra.</p>
<b>7</b>	<p><b>USLOVI ZA LICA SMANJENE POKRETLJIVOSTI I LICA SA INVALIDITETOM</b></p> <p>Potrebno je obezbediti pristup svakom objektu koji će koristiti lica smanjene pokretljivosti, takođe nivelaciju svih pešačkih staza i prolaza raditi u skladu sa važećim Pravilnikom o bližim uslovima i načinu prilagođavanja objekata za pristup i kretanje lica smanjene pokretljivosti i lica sa invaliditetom („Sl.list CG”, br.48/13 i 44/15).</p>
<b>8</b>	<p><b>USLOVI ZA POSTAVLJANJE I GRADNJU POMOĆNIH OBJEKATA</b></p> <p>/</p>
<b>9</b>	<p><b>USLOVI ZA OBJEKTE KOJI MOGU UTICATI NA BEZBJEDNOST VAZDUŠNOG SAOBRAĆAJA</b></p> <p>/</p>
<b>10</b>	<p><b>USLOVI ZA OBJEKTE KOJI MOGU UTICATI NA PROMJENE U VODNOM REŽIMU</b></p> <p>/</p>
<b>11</b>	<p><b>MOGUĆNOST FAZNOG GRAĐENJA OBJEKTA</b></p> <p>Moguća je faznost gradnje, kojom se određuje tehničko-tehnološka i funkcionalna cjelina građenja objekta.</p>
<b>12</b>	<p><b>USLOVI ZA PRIKLJUČENJE NA INFRASTRUKTURU</b></p>
<b>12.1.</b>	<p><b>Uslovi priključenja na elektroenergetsku infrastrukturu</b></p> <p>Detaljne podatke o elektroenergetskoj infrastrukturi potrebno je preuzeti iz tekstualnog dijela Detaljnog urbanističkog plana "Zabjelo 8 ",koji je dostupan na internet stranici Registra planske dokumentacije:</p> <p><a href="https://lamp.gov.me/PlanningDocument/Map">https://lamp.gov.me/PlanningDocument/Map</a>, koju vodi Ministarstvo prostornog planiranja, urbanizma i državne imovine</p> <p>Tehničku dokumentaciju u dijelu elektroenergetskih instalacija potrebno je izraditi u skladu sa planom elektroenergetske infrastrukture, važećim tehničkim propisima i normativima. Prilikom izrade tehničke dokumentacije za fazu elektroenergetske infrastrukture potrebno je poštovati regulative, standarde i normative, te pribaviti saglasnost nadležnog preduzeća. Mjesto i način priključenja objekta na elektroenergetsku mrežu odrediće se nakon izrade tehničke dokumentacije stručne službe CEDIS-a.</p>

	<p>Prilikom izrade tehničke dokumentacije potrebno je poštovati sljedeće preporuke EPCG:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Tehnička preporuka za priključke potrošača na niskonaponsku mrežu TP-2 (II dopunjeno izdanje)</li> <li>- Tehnička preporuka – Tipizacija mjernih mjesta</li> <li>- Uputstvo i tehnički uslovi za izbor i ugradnju ograničavanja strujnoj opterećenja</li> <li>- Tehnička preporuka TP-1b – Distributivna transformatorska stanica DTS-EPCG 10/0.4kV</li> </ul> <p>Javnu rasvjetu projektovati u skladu sa Preporukama za projektovanje, izvođenje i održavanje javne rasvjete na području Glavnog grada – Podgorica.</p>
12.2.	<p><b>Uslovi priključenja na vodovodnu i kanalizacionu infrastrukturu</b></p>
	<p>Tehničku dokumentaciju u dijelu hidrotehničkih instalacija potrebno je izraditi u skladu sa planom hidrotehničke infrastrukture, važećim tehničkim propisima, normativima, i uslovima priključenja na vodovodnu i fekalnu kanalizacionu infrastrukturu, u skladu sa aktom preduzeća "Vodovod i kanalizacija" d.o.o. koji je stastavni dio ovih uslova.</p> <p>Detaljne podatke o hidrotehničkoj infrastrukturoj mreži i smjericama za sprovođenje plana u dijelu hidrotehnikе (vodovodna, fekalna i atmosferska kanalizacija) potrebno je preuzeti iz tekstualnog dijela Detaljnog urbanističkog plana "Zabjelo 8", koji je dostupan na internet stranici Registra planske dokumentacije:</p> <p><b><a href="https://lamp.gov.me/PlanningDocument/Map">https://lamp.gov.me/PlanningDocument/Map</a>, koju vodi Ministarstvo prostornog planiranja, urbanizma i državne imovine</b></p> <p>Instalacije vodovoda i kanalizacije projektovati u svemu prema važećim propisima i normama za tu vrstu objekata, a priključiti ih na gradsku infrastrukturu prema uslovima nadležnog organa koji su sastavni dio ovih UTU –a .</p>
12.3.	<p><b>Uslovi priključenja na saobraćajnu infrastrukturu</b></p>
	<p>Kontaktne zone predmetne lokacije detaljno je planski razradjena važećim UP-om koji je definisao regulacione elemente obodnih javnih saobraćajnica i način priključenja na saobraćajnu infrastrukturu.</p> <p>Saobraćajnu infrastrukturu projektovati u svemu prema važećim propisima i normama za tu vrstu objekata.</p> <p><b>NAPOMENA</b> Tekstualni i grafički dio DUP-a "Zabjelo 8" u kojem su detaljno propisani način izgradnje i uslovi za priključenje na infrastrukturnu mrežu na nivou planskog dokumenta, dostupni su u Registru važeće planske dokumentacije na sljedećoj adresi: <b><a href="https://lamp.gov.me/PlanningDocument/Map">https://lamp.gov.me/PlanningDocument/Map</a></b>, kojeg vodi Ministarstvo prostornog planiranja, urbanizma i državne imovine</p>
12.4.	<p><b>Uslovi priključenja na elektronsko komunikacionu infrastrukturu</b></p>
	<ul style="list-style-type: none"> <li>- sajt na kome se nalaze relevantni propisi u skladu sa kojim se obavlja izrada tehničke dokumentacije <a href="http://www.ekip.me/regulativa/">http:// www.ekip.me/regulativa/</a>;</li> <li>- sajt na kome Agencija objavljuje podatke o postojećem stanju elektronske komunikacione infrastrukture <a href="http://ekinfrastuktura.ekip.me/ekip.me">http://ekinfrastuktura.ekip.me/ekip.me</a> kao i adresu web portala <a href="http://ekinfrastuktura.ekip.me/ekip/login.sp">http://ekinfrastuktura.ekip.me/ekip/login.sp</a> preko koga sve zainteresovane strane od Agencije za telekomunikacije i poštansku djelatnost mogu da zatraže otvaranje korisničkog naloga, kako bi pristupili georeferenciranoj bazi podataka elektronske komunikacione infrastrukture.</li> <li>- Detaljne podatke o elektronsko komunikacionoj infrastrukturoj mreži i smjericama za sprovođenje plana u dijelu elektronsko komunikacione infrastrukture potrebno je preuzeti iz tekstualnog dijela Detaljnog urbanističkog plana "Zabjelo 8", koji je dostupan na internet stranici Registra planske dokumentacije:</li> </ul>

	<a href="https://lamp.gov.me/PlanningDocument/Map">https://lamp.gov.me/PlanningDocument/Map</a> , koju vodi Ministarstvo prostornog planiranja, urbanizma i državne imovine	
13.	<b>POTREBA IZRADE GEODETSKIH, GEOLOŠKIH -GEOTEHNIČKIH, INŽENJERSKO-GEOLOŠKIH, HIDROGEOLOŠKIH, GEOMEHANIČKIH I SEIZMIČKIH) PODLOGA, KAO I VRŠENJA GEOTEHNIČKIH ISTRAŽNIH RADOVA I DRUGIH ISPITIVANJA</b>	
	/	
14.	<b>POTREBA IZRADE URBANISTIČKOG PROJEKTA</b>	
	/	
15.	<b>NAPOMENA</b> Tekstualni i grafički dio DUP-a "Zabjelo 8 " u kojem su detaljno propisani način izgradnje i uslovi za priključenje na infrastrukturnu mrežu na nivou planskog dokumenta, dostupni su u Registru važeće planske dokumentacije na sljedećoj adresi: <a href="https://lamp.gov.me/PlanningDocument/Map">https://lamp.gov.me/PlanningDocument/Map</a> , kojeg vodi Ministarstvo prostornog planiranja, urbanizma i državne imovine	
	DOSTAVLJENO: Podnosiocu zahtjeva, Ministarstvo prostornog planiranja, urbanizma i državne imovine a/a	
	<b>OBRADIVAČ URBANISTIČKO-TEHNIČKIH USLOVA :</b>  Damir Aljošević, spec.sci.arh.  	<b>OVLAŠĆENO SLUŽBENO LICE RUKOVODILAC SEKTORA ZA IZGRADNJU I LEGALIZACIJU OBJEKATA:</b> <b>mr Radmila Maljević, dipl.ing. saob.</b>   
	<b>PRILOZI</b>	
	-Grafički prilozi iz planskog dokumenta - Tehnički uslova "Vodovod i kanalizacija", d.o.o. Podgorica	

Crna Gora  
Glavni Grad Podgorica  
Sekretarijat za planiranje prostora i  
održivi razvoj

Broj: 08-332/23-2043  
Podgorica, 04.12.2023.godine

Glavni grad Podgorica




GRAFIČKI PRILOG – Katastarsko geodetska podloga  
Izvod iz DUP-a „Zabjelo 8” u Podgorici

1

CRNA GORA  
GLAVNI GRAD- PODGORICA  
Sekretarijat za planiranje  
prostora i održivi razvoj  
Broj: 08-332/23-2043

DUP "Zabjelo 8" Podgorica


Podnosilac zahtjeva :  
Agencija za izgradnju i razvoj Podgorice




Geodetska podloga

prilog 1





F F



KOORDINATE TEMENA SAOBRAĆAJNICA		
br.	Y	X
At1	6602692.49	4698436.72
At2	6602844.93	4698836.57
At3	6602841.80	4698851.56
At4	6602001.45	4698662.12
At5	6601937.12	4699032.36
At6	6602201.99	4699143.15
At7	6602297.47	4699212.63
At8	6602576.91	4699269.11
At9	6602374.66	4699155.73
At10	6602118.98	4698706.66
At11	6602528.19	4699032.72
At12	6602618.17	4698518.33
At13	6602478.73	4698310.14
At14	6602350.05	4698275.00
At15	6602520.60	4698248.24
At16	6602553.06	4698415.89
At17	6602351.85	4698522.21
At18	6602297.61	4698541.12
At19	6602259.81	4698551.14
At20	6602125.06	4698601.96
At21	6602540.69	4698488.28
At22	6602455.18	4698561.08
At23	6602386.24	4698650.79
At24	6602253.15	4698756.52
At25	6602237.82	4698786.10
At26	6602207.43	4698816.12
At27	6602138.94	4698900.28
At28	6602081.95	4699005.39
At29	6602566.52	4698674.13
At30	6602522.60	4698720.91
At31	6602441.13	4698768.94
At32	6602388.92	4698783.46
At33	6602669.67	4698663.07
At34	6602562.25	4698797.33
At35	6602459.00	4698839.56
At36	6602367.22	4698895.19
At37	6602265.11	4699035.47
At38	6602454.56	4699026.18
At39	6602639.00	4699033.35
At40	6602748.61	4698927.02
At41	6602691.98	4698887.21
At42	6602664.74	4698855.88
At43	6602574.22	4698793.01
At44	6602614.15	4699238.12
At45	6602713.90	4699166.47
At46	6602501.02	4699128.22
At47	6602511.87	4699091.85
At48	6602093.34	4698853.55
At49	6601973.57	4698977.67
At50	6602016.38	4698859.82
At51	6602069.89	4698810.16
At52	6602083.12	4698630.73
At53	6602157.13	4698498.54
At54	6602203.18	4698465.10
At55	6602188.36	4698387.59
At56	6602520.95	4698602.65
At57	6602585.05	4698336.06
At58	6602658.42	4698351.21
At59	6602749.99	4698709.84
At60	6602724.01	4698728.31
At61	6602237.74	4698182.67
At62	6602260.72	4698508.73

KOORDINATE TAČKA SAOBRAĆAJNICA		
br.	Y	X
A1	6601833.77	4698986.89
A2	6601919.01	4698819.35
A3	6601919.75	4698817.90
A4	6601996.39	4698667.27
A5	6602719.94	4698261.70
A6	6602719.70	4698263.18
A7	6602702.84	4698373.31
A8	6602702.54	4698432.43
A9	6602729.19	4698532.98
A10	6602751.92	4698592.60
A11	6602767.62	4698633.79
A12	6602790.70	4698694.33
A13	6602812.60	4698751.71
A14	6602868.54	4698857.28
A15	6602941.13	4698795.70
A16	6602797.42	4699067.34
A17	6602762.98	4699234.90
A18	6602683.11	4699218.56
A19	6602661.59	4699355.57
A20	6602607.31	4699332.24
A21	6602622.07	4699206.17
A22	6602608.95	4699286.80
A23	6602584.99	4699198.60
A24	6602136.66	4698908.90
A25	6602491.30	4699175.81
A26	6602411.00	4699147.57
A27	6602252.15	4699063.77
A28	6602227.27	4699159.85
A29	6602107.51	4698958.37
A30	6602063.05	4699084.83
A31	6601962.86	4699042.97
A32	6602007.44	4698884.44
A33	6602089.21	4698695.38
A34	6602167.02	4698738.39
A35	6602236.48	4698786.24
A36	6602310.03	4698848.40
A37	6602494.53	4698998.50
A38	6602495.52	4698999.07
A39	6602550.93	4699025.81
A40	6602635.64	4699046.54
A41	6602307.17	4698537.79
A42	6602354.63	4698583.80
A43	6602403.31	4698628.57
A44	6602508.59	4698729.87
A45	6602565.52	4698784.27
A46	6602641.66	4698839.97
A47	6602675.41	4698868.55
A48	6602057.05	4698637.80
A49	6602146.76	4698602.92
A50	6602196.33	4698576.61
A51	6602224.43	4698443.95
A52	6602275.64	4698546.95
A53	6602225.17	4698357.52
A54	6602305.53	4698449.31
A55	6602276.09	4698323.32
A56	6602377.76	4698508.47
A57	6602428.27	4698481.83
A58	6602448.55	4698259.56
A59	6602523.11	4698373.28
A60	6602474.73	4698457.28
A61	6602455.38	4698467.52
A62	6602624.58	4698298.66

A63	6602625.12	4698298.13
A64	6602653.17	4698270.41
A65	6602677.52	4698387.62
A66	6602527.62	4698429.37
A67	6602554.57	4698455.85
A68	6602561.61	4698462.89
A69	6602590.43	4698491.08
A70	6602543.15	4698532.62
A71	6602542.20	4698593.52
A72	6602467.44	4698550.93
A73	6602493.58	4698576.19
A74	6602462.99	4698655.38
A75	6602663.59	4698559.20
A76	6602583.06	4698654.55
A77	6602598.04	4698668.42
A78	6602565.41	4698675.09
A79	6602579.67	4698688.93
A80	6602535.16	4698707.54
A81	6602509.28	4698683.60
A82	6602719.57	4698609.59
A83	6602722.25	4698612.00
A84	6602753.74	4698640.34
A85	6602708.46	4698734.10
A86	6602750.85	4698733.80
A87	6602443.37	4698849.67
A88	6602548.38	4698827.56
A89	6602570.88	4698884.01
A90	6602628.66	4698961.04
A91	6602368.91	4698898.15
A92	6602321.02	4698958.66
A93	6602524.88	4699073.28
A94	6602627.99	4699067.02
A95	6602610.16	4699121.55
A96	6602563.81	4699107.58
A97	6602719.33	4699123.19
A98	6602720.46	4699114.16
A99	6602715.03	4699148.92
A100	6602241.02	4698988.38
A101	6602194.48	4698776.18
A102	6602016.74	4698747.74
A103	6602312.58	4698587.87
A104	6602429.99	4698527.49
A105	6602352.30	4698462.50
A106	6602380.84	4698340.64
A107	6602435.47	4698388.12
A108	6602634.04	4698469.20
A109	6602687.25	4698466.75
A110	6602178.20	4698852.81
A111	6602727.01	4699196.77
A112	6602735.70	4699154.20
A113	6602740.35	4699131.39
A114	6602244.14	4698898.52
A115	6602603.60	4698980.11
A116	6602512.44	4698920.38
A117	6602530.39	4698841.67
A118	6602086.36	4698702.79
A119	6602149.51	4698715.03
A120	6602100.89	4698664.95
A121	6602327.77	4698403.13
A122	6602372.34	4698384.76
A123	6602597.20	4698256.69
A124	6602679.46	4698443.48
A125	6602610.49	4698510.70
A126	6602572.82	4698567.39
A127	6602713.74	4698748.68
A128	6602283.86	4698459.21
A129	6602443.12	4698849.42
A130	6602147.84	4698892.32
A131	6601992.80	4698666.93



## LEGENDA:



Postojeća trafostanica



Postojeći elektrovod 10kV



Postojeći elektrovod 35kV



Postojeći elektrovod 10kV koji se ukida



Postojeći elektrovod 35kV koji se ukida



Planirana trafostanica



Planirani elektrovod 10kV



Planirani elektrovod 35kV



Granica traforeona

TR 6

Oznaka traforeona



Zona zaštite dalekovoda




granica DUP-a

CRNA GORA  
GLAVNI GRAD- PODGORICA  
Sekretarijat za planiranje  
prostora i održivi razvoj  
Broj: 08-332/23-2043

DUP "Zabjelo 8" Podgorica

Podnosilac zahtjeva :  
Agencija za izgradnju i razvoj Podgorice



**TR 15**









## LEGENDA:

	Postojeći vodovod
	Planirani vodovod
	Ukidanje vodovoda
	Planirani vodovod višeg reda
	Postojeći kanalizacioni vod
	Planirani kanalizacioni vod
	Planirani kanalizacioni vod višeg reda
	Smer odvođenja kanalizacionih vodova
	Postojeća atmosferska kanalizacija
	Planirana atmosferska kanalizacija
	Smer odvođenja atmosferske kanalizacije
	granica DUP-a




## LEGENDA:

-  Postojeće TK okno
-  Postojeći TK vod
-  Postojeći TK vod višeg reda
  
-  Planirano TK okno
-  Planirani TK vod
  
-  granica DUP-a

CRNA GORA  
GLAVNI GRAD- PODGORICA  
Sekretarijat za planiranje  
prostora i održivi razvoj  
Broj: 08-332/23-2043

DUP "Zabjelo 8" Podgorica

Podnosilac zahtjeva :  
Agencija za izgradnju i razvoj Podgorice







## LEGENDA:

### DRUMSKI SAOBRAĆAJ



Ulice u naselju (kolovoz, trotoari i parkinzi)



Javni parking

### PARCELACIJA



Granica urbanističke parcele



Građevinska linija GL1



Građevinska linija-privremena (do ukidanja dalekovoda)



Regulaciona linija

UPB3.4

Oznaka urbanističke parcele

UPB3-Z.2

Oznaka urbanističke parcele zelenih površina

3

Oznaka urbanističkog bloka

D

Oznaka urbanističke zone




Zona zaštite dalekovoda

CRNA GORA  
GLAVNI GRAD- PODGORICA  
Sekretarijat za planiranje  
prostora i održivi razvoj  
Broj: 08-332/23-2043

DUP "Zabjelo 8" Podgorica


Podnosilac zahtjeva :  
Agencija za izgradnju i razvoj Podgorice



CRNA GORA  
GLAVNI GRAD- PODGORICA  
Sekretarijat za planiranje  
prostora i održivi razvoj  
Broj: 08-332/23-2043

DUP "Zabjelo 8" Podgorica

Podnosilac zahtjeva:  
Agencija za izgradnju i razvoj Podgorice



Plan parcelacije, regulacije i nivelacije prilog 6

# KOORDINATE TAČKA PARCELACIJE

br.	Y	X
1	6602377.19	4698342.77
2	6602377.69	4698343.63
3	6602376.25	4698349.10
4	6602375.39	4698349.61
5	6602674.38	4699237.48
6	6602675.63	4699230.11
7	6602676.68	4699226.73
8	6602673.61	4699223.82
9	6602720.30	4698604.19
10	6602725.77	4698604.61
11	6602742.35	4698593.78
12	6602743.51	4698590.20
13	6602739.97	4698580.91
14	6602642.07	4699140.90
15	6602645.95	4699141.30
16	6602653.44	4699128.53
17	6602457.19	4698356.05
18	6602442.70	4698325.11
19	6602461.48	4698352.68
20	6602414.10	4698290.06
21	6602417.27	4698287.76
22	6602425.75	4698300.21
23	6602596.10	4698670.52
24	6602595.09	4698671.48
25	6602593.88	4698672.95
26	6602593.18	4698673.68
27	6602588.10	4698679.33
28	6602580.78	4698686.21
29	6602580.07	4698685.52
30	6602579.75	4698685.90
31	6602575.18	4698681.84
32	6602575.67	4698681.25
33	6602572.99	4698678.65
34	6602573.34	4698678.29
35	6602572.99	4698673.36
36	6602574.76	4698671.29
37	6602581.86	4698662.89
38	6602586.91	4698662.58
39	6602587.25	4698662.21
40	6602580.90	4698687.66
41	6602581.57	4698686.98
42	6602578.43	4698690.21
43	6602649.71	4698633.19
44	6602660.87	4698631.07
45	6602700.51	4698552.06
46	6602713.43	4698574.17
47	6602443.68	4698407.65
48	6602411.22	4698400.75
49	6602414.60	4698450.43
50	6602417.56	4698455.15
51	6602417.72	4698455.08
52	6602418.19	4698454.90
53	6602427.77	4698471.52
54	6602433.10	4698473.06
55	6602447.53	4698465.43
56	6602447.49	4698462.47
57	6602412.38	4698444.81
58	6602411.55	4698445.29
59	6602386.23	4698399.43
60	6602387.56	4698401.75
61	6602387.14	4698402.01
62	6602386.77	4698402.23
63	6602391.80	4698411.05
64	6602392.20	4698410.80
65	6602392.63	4698410.54
66	6602392.91	4698411.04
67	6602374.88	4698380.74
68	6602380.56	4698390.59
69	6602380.98	4698390.34
70	6602383.15	4698394.16
71	6602384.78	4698397.03
72	6602384.83	4698397.00
73	6602374.19	4698379.53
74	6602365.60	4698362.90
75	6602372.34	4698374.17
76	6602374.24	4698378.00
77	6602374.19	4698379.40
78	6602358.42	4698351.48
79	6602359.31	4698352.45
80	6602359.87	4698353.23

br.	Y	X
81	6602339.58	4698362.79
82	6602327.70	4698344.36
83	6602332.65	4698351.75
84	6602323.34	4698337.84
85	6602321.52	4698334.93
86	6602623.58	4699343.43
87	6602616.50	4699340.37
88	6602606.32	4699336.21
89	6602606.59	4699335.13
90	6602632.77	4699362.76
91	6602647.65	4699370.83
92	6602653.22	4699373.85
93	6602655.68	4699375.11
94	6602657.85	4699361.33
95	6602656.93	4699361.19
96	6602655.17	4699356.92
97	6602651.06	4699355.22
98	6602642.82	4699351.66
99	6602632.87	4699347.42
100	6602627.45	4699359.95
101	6602586.86	4699339.40
102	6602607.15	4699349.25
103	6602095.51	4698665.01
104	6602095.67	4698664.58
105	6602113.85	4698630.59
106	6602108.98	4698624.61
107	6602108.18	4698622.78
108	6602088.27	4698631.48
109	6602079.57	4698634.54
110	6602074.29	4698635.97
111	6602028.59	4698628.86
112	6602047.25	4698591.99
113	6602041.82	4698602.93
114	6602210.51	4698449.86
115	6602215.42	4698445.12
116	6602215.99	4698440.10
117	6602216.83	4698439.56
118	6602200.56	4698414.13
119	6602195.04	4698406.25
120	6602194.70	4698405.80
121	6602190.84	4698399.83
122	6602190.46	4698400.07
123	6602189.07	4698398.14
124	6602186.88	4698386.68
125	6602187.08	4698385.94
126	6602186.56	4698385.13
127	6602182.21	4698389.28
128	6602178.83	4698394.14
129	6602201.18	4698458.41
130	6602201.41	4698458.21
131	6602202.54	4698457.22
132	6602203.66	4698456.24
133	6602204.77	4698455.24
134	6602206.24	4698453.90
135	6602200.66	4698458.86
136	6602199.14	4698460.17
137	6602196.85	4698462.10
138	6602194.00	4698464.45
139	6602194.95	4698465.78
140	6602192.87	4698467.21
141	6602175.76	4698478.99
142	6602170.98	4698482.57
143	6602170.68	4698482.17
144	6602240.09	4698650.11
145	6602256.96	4698700.05
146	6602229.02	4698647.32
147	6602148.61	4698607.85
148	6602193.05	4698583.06
149	6602114.74	4698673.12
150	6602109.26	4698667.80
151	6602107.96	4698661.05
152	6602145.63	4698704.94
153	6602155.39	4698704.73
154	6602154.19	4698705.67
155	6602154.27	4698705.79
156	6602151.00	4698708.61
157	6602150.02	4698707.62
158	6602146.91	4698706.26
159	6602191.60	4698676.50
160	6602607.09	4699286.78

br.	Y	X
161	6602606.63	4699286.67
162	6602613.17	4699287.24
163	6602613.12	4699287.24
164	6602617.89	4699245.18
165	6602616.56	4699255.57
166	6602640.30	4699217.03
167	6602640.30	4699216.90
168	6602630.68	4699214.95
169	6602623.08	4699219.75
170	6602622.39	4699222.55
171	6602621.22	4699227.47
172	6602655.52	4699220.13
173	6602655.56	4699219.91
174	6602647.17	4699218.20
175	6602647.12	4699218.42
176	6602644.34	4699217.85
177	6602671.63	4699257.06
178	6602671.73	4699257.08
179	6602672.22	4699257.19
180	6602672.98	4699252.38
181	6602672.07	4699252.24
182	6602673.62	4699242.42
183	6602673.98	4699239.95
184	6602674.10	4699239.21
185	6602644.01	4699277.00
186	6602647.12	4699251.65
187	6602666.67	4699287.06
188	6602680.79	4699168.14
189	6602678.25	4699173.30
190	6602681.79	4699175.05
191	6602658.68	4699089.86
192	6602647.67	4699107.39
193	6602666.77	4699286.35
194	6602667.61	4699286.48
195	6602670.09	4699270.75
196	6602669.49	4699270.65
197	6602662.37	4699316.41
198	6602662.81	4699313.73
199	6602663.58	4699308.84
200	6602663.11	4699308.66
201	6602663.49	4699306.26
202	6602663.96	4699306.45
203	6602665.00	4699299.83
204	6602643.32	4699342.44
205	6602646.24	4699343.70
206	6602653.67	4699346.78
207	6602657.95	4699344.50
208	6602659.81	4699331.92
209	6602627.00	4699335.45
210	6602636.55	4699339.52
211	6602608.45	4699327.54
212	6602619.93	4699332.38
213	6602649.23	4699311.98
214	6602646.96	4699323.69
215	6602606.67	4699286.50
216	6602607.15	4699282.55
217	6602607.64	4699278.93
218	6602661.13	4699221.27
219	6602658.20	4699235.68
220	6602605.39	4699297.19
221	6602603.91	4699306.30
222	6602603.79	4699307.01
223	6602593.37	4699304.11
224	6602613.12	4699287.26
225	6602615.56	4699264.88
226	6602636.61	4699307.72
227	6602613.86	4699300.05
228	6602611.54	4699311.86
229	6602608.35	4699328.07
230	6602589.08	4699327.39
231	6602625.92	4699334.98
232	6602629.45	4699316.87
233	6602631.56	4699306.02
234	6602643.98	4699277.22
235	6602641.50	4699276.14
236	6602639.90	4699250.05
237	6602618.22	4699245.26
238	6602642.87	4699232.28
239	6602641.46	4699231.97
240	6602713.64	4698757.32

br.	Y	X
241	6602721.71	4698723.75
242	6602719.51	4698724.88
243	6602719.73	4698725.45
244	6602717.79	4698726.19
245	6602717.64	4698725.79
246	6602710.19	4698728.92
247	6602706.42	4698730.33
248	6602706.69	4698731.06
249	6602704.42	4698731.90
250	6602704.67	4698732.58
251	6602753.73	4698649.39
252	6602771.31	4698664.81
253	6602771.39	4698668.65
254	6602773.63	4698674.53
255	6602776.33	4698677.70
256	6602780.57	4698688.80
257	6602777.96	4698694.61
258	6602760.42	4698701.31
259	6602737.10	4698713.78
260	6602732.28	4698717.22
261	6602714.39	4698649.57
262	6602750.81	4698646.83
263	6602732.15	4698628.38
264	6602712.17	4699042.82
265	6602731.04	4699027.54
266	6602743.50	4699018.34
267	6602790.68	4699024.40
268	6602784.38	4699055.03
269	6602777.74	4699059.77
270	6602714.68	4699051.66
271	6602803.90	4698960.14
272	6602835.22	4698829.83
273	6602845.09	4698850.90
274	6602844.39	4698864.39
275	6602832.02	4698884.44
276	6602750.79	4698742.43
277	6602749.91	4698740.00
278	6602751.33	4698736.83
279	6602751.87	4698736.61
280	6602745.31	4698718.48
281	6602763.45	4698709.26
282	6602781.00	4698702.55

## KOORDINATE TAČAKA PARCELACIJE

br.	Y	X
321	6602661.57	4698348.39
322	6602647.82	4698326.10
323	6602654.07	4698336.28
324	6602654.10	4698336.34
325	6602081.69	4698734.76
326	6602102.45	4698722.69
327	6602111.03	4698717.79
328	6602117.26	4698713.48
329	6602094.61	4698702.92
330	6602091.55	4698704.75
331	6602080.38	4698711.43
332	6602120.74	4698715.31
333	6602154.18	4698740.73
334	6602154.05	4698735.81
335	6602144.06	4698729.22
336	6602105.21	4698776.92
337	6602121.72	4698764.71
338	6602068.69	4698804.13
339	6602075.43	4698798.92
340	6602016.65	4698739.30
341	6602015.70	4698737.82
342	6602020.35	4698734.81
343	6602024.58	4698737.62
344	6602046.08	4698723.74
345	6602622.02	4699165.07
346	6602609.57	4699197.74
347	6602620.78	4699164.66
348	6602662.40	4699131.32
349	6602669.80	4699119.74
350	6602679.87	4699104.01
351	6602680.60	4699102.87
352	6602655.37	4699129.66
353	6602661.25	4699133.11
354	6602603.57	4699172.82
355	6602698.34	4699183.22
356	6602703.19	4699116.43
357	6602709.40	4699120.15
358	6602709.14	4699120.58
359	6602712.75	4699122.74
360	6602714.42	4699126.18
361	6602713.56	4699133.01
362	6602700.62	4699114.88
363	6602659.04	4699089.52
364	6602673.82	4699098.81
365	6602644.09	4699080.13
366	6602599.12	4699171.41
367	6602636.76	4699152.79
368	6602635.15	4699157.65
369	6602639.82	4699159.14
370	6602638.45	4699162.87
371	6602619.79	4699146.32
372	6602452.83	4699123.63
373	6602474.68	4699133.03
374	6602474.68	4699109.21
375	6602474.67	4699110.69
376	6602474.63	4699117.92
377	6602474.96	4699124.36
378	6602474.75	4699107.83
379	6602476.88	4699095.61
380	6602481.37	4699084.19
381	6602485.34	4699075.23
382	6602484.78	4699076.61
383	6602491.18	4699062.29
384	6602488.87	4699066.67
385	6602488.56	4699067.35
386	6602486.49	4699072.42
387	6602475.32	4699160.76
388	6602474.33	4699151.91
389	6602474.32	4699142.07
390	6602474.56	4699137.03
391	6602654.51	4699206.86
392	6602656.68	4699201.17
393	6602670.14	4699210.07
394	6602674.76	4699174.94
395	6602682.03	4699179.01
396	6602667.71	4699172.34
397	6602656.28	4699162.62
398	6602657.14	4699161.31
399	6602653.38	4699167.06
400	6602652.04	4699169.10

br.	Y	X
401	6602650.73	4699172.67
402	6602643.22	4699193.09
403	6602641.24	4699198.18
404	6602535.48	4699154.84
405	6602527.88	4699156.12
406	6602519.69	4699156.77
407	6602551.16	4699128.68
408	6602543.04	4699142.23
409	6602539.67	4699147.84
410	6602638.91	4699118.64
411	6602642.96	4699113.44
412	6602681.24	4699181.06
413	6602683.02	4699181.77
414	6602684.54	4699178.01
415	6602720.17	4699191.51
416	6602722.16	4699191.94
417	6602724.47	4699195.48
418	6602724.32	4699196.22
419	6602729.70	4699197.33
420	6602729.83	4699196.71
421	6602733.40	4699194.38
422	6602735.81	4699194.90
423	6602723.11	4699177.12
424	6602721.95	4699182.82
425	6602717.48	4699158.72
426	6602722.31	4699155.94
427	6602727.18	4699157.19
428	6602768.01	4699134.60
429	6602748.45	4699133.04
430	6602732.76	4699129.84
431	6602730.13	4699142.72
432	6602735.03	4699143.72
433	6602734.78	4699144.94
434	6602728.62	4699148.78
435	6602729.00	4699147.33
436	6602724.33	4699146.14
437	6602721.38	4699141.58
438	6602722.49	4699134.13
439	6602723.93	4699122.67
440	6602738.72	4699125.98
441	6602738.28	4699127.93
442	6602749.00	4699130.34
443	6602676.43	4699094.54
444	6602659.60	4699083.97
445	6602717.76	4699062.14
446	6602737.28	4699064.65
447	6602774.82	4699069.48
448	6602779.93	4699076.64
449	6602769.02	4699129.71
450	6602704.46	4699074.34
451	6602715.83	4699063.91
452	6602682.70	4699096.20
453	6602691.55	4699087.10
454	6602697.00	4699081.50
455	6602680.99	4699060.41
456	6602676.10	4699064.94
457	6602660.99	4699081.85
458	6602454.16	4699092.25
459	6602475.05	4699102.26
460	6602457.32	4699093.76
461	6602457.71	4699088.40
462	6602456.12	4699087.64
463	6602459.28	4699089.16
464	6602757.42	4699173.68
465	6602740.84	4699170.30
466	6602284.73	4699019.57
467	6602301.03	4698997.16
468	6602341.05	4698942.19
469	6602354.74	4698923.38
470	6602386.74	4698919.76
471	6602382.83	4698916.45
472	6602382.81	4698916.27
473	6602380.67	4698914.54
474	6602380.58	4698914.55
475	6602373.57	4698908.63
476	6602366.72	4698909.00
477	6602358.81	4698918.05
478	6602310.39	4699092.97
479	6602402.39	4699138.06
480	6602410.36	4699134.55

br.	Y	X
481	6602441.19	4699048.64
482	6602472.80	4699007.47
483	6602478.06	4699003.83
484	6602477.97	4698993.91
485	6602446.11	4698969.92
486	6602410.20	4698939.58
487	6602710.69	4699177.93
488	6602707.91	4699159.34
489	6602690.13	4699149.22
490	6602708.20	4698742.34
491	6602693.40	4698839.42
492	6602688.00	4698844.24
493	6602684.19	4698848.11
494	6602680.87	4698850.74
495	6602674.00	4698857.05
496	6602671.03	4698773.34
497	6602679.85	4698795.83
498	6602683.27	4698806.06
499	6602645.79	4698700.92
500	6602646.39	4698702.48
501	6602656.93	4698729.83
502	6602655.00	4698731.55
503	6602658.91	4698741.92
504	6602660.12	4698745.11
505	6602665.19	4698758.22
506	6602181.39	4698634.47
507	6602202.29	4698623.14
508	6602114.98	4698673.36
509	6602121.84	4698668.88
510	6602134.93	4698661.67
511	6602166.26	4698642.92
512	6602169.46	4698641.13
513	6602283.04	4698709.41
514	6602288.10	4698719.91
515	6602258.44	4698698.83
516	6602268.15	4698691.22
517	6602247.88	4698707.53
518	6602289.73	4698665.43
519	6602314.70	4698698.37
520	6602314.99	4698698.75
521	6602286.93	4698667.53
522	6602284.77	4698669.00
523	6602288.83	4698674.94
524	6602284.70	4698678.12
525	6602271.38	4698688.62
526	6602294.65	4698661.72
527	6602302.75	4698655.49
528	6602312.82	4698647.76
529	6602310.69	4698649.40
530	6602308.00	4698651.46
531	6602340.40	4698678.81
532	6602371.96	4698654.05
533	6602372.49	4698653.64
534	6602388.96	4698637.00
535	6602393.31	4698631.34
536	6602392.73	4698624.61
537	6602386.58	4698618.96
538	6602327.81	4698688.68
539	6602290.22	4698718.18
540	6602265.22	4698738.60
541	6602270.08	4698734.63
542	6602197.14	4698747.14
543	6602204.12	4698753.14
544	6602214.74	4698762.69
545	6602222.24	4698769.00
546	6602225.32	4698771.19
547	6602231.03	4698775.45
548	6602237.06	4698774.04
549	6602253.09	4698750.21
550	6602151.64	4698719.08
551	6602151.77	4698722.32
552	6602189.27	4698747.10
553	6602174.01	4698701.63
554	6602207.12	4698675.82
555	6602190.61	4698688.69
556	6602223.80	4698662.80
557	6602266.00	4698629.90
558	6602299.93	4698603.45
559	6602280.27	4698607.36
560	6602300.33	4698591.72

br.	Y	X
561	6602299.27	4698588.03
562	6602298.69	4698587.29
563	6602306.97	4698580.84
564	6602260.03	4698623.14
565	6602242.53	4698636.79
566	6602222.83	4698571.43
567	6602207.94	4698576.63
568	6602208.14	4698577.19
569	6602205.88	4698577.99
570	6602252.09	4698558.99
571	6602247.15	4698561.08
572	6602230.49	4698568.42
573	6602226.73	4698569.98
574	6602309.63	4698546.19
575	6602300.98	4698544.17
576	6602294.94	4698545.97
577	6602275.91	4698551.01
578	6602335.41	4698571.65
579	6602318.29	4698554.75
580	6602343.21	4698579.08
581	6602335.70	4698571.93
582	6602350.43	4698585.72
583	6602375.94	4698609.18
584	6602206.66	4698739.67
585	6602204.55	4698741.32
586	6602197.29	4698747.02
587	6602212.86	4698735.22
588	6602193.76	4698718.70
589	6602244.09	4698710.65
590	6602240.44	4698713.66
591	6602229.00	4698723.24
592	6602229.83	4698722.55
593	6602228.73	4698723.44
594	6602252.30	4698559.46
595	6602242.17	4698600.24
596	66022107.28	4698605.55
597	6602095.83	4698586.91
598	6602080.77	4698561.31
599	6602079.96	4698559.93
600	6	

### KOORDINATE TAČKA PARCELACIJE

br.	Y	X
641	6602091.19	4698536.54
642	6602106.00	4698562.23
643	6602126.44	4698598.39
644	6602091.63	4698513.41
645	6602168.63	4698723.40
646	6602158.32	4698713.87
647	6602271.12	4698552.35
648	6602261.46	4698589.21
649	6602264.70	4698587.40
650	6602180.17	4698533.36
651	6602226.86	4698560.18
652	6602219.86	4698562.93
653	6602202.04	4698569.15
654	6602197.14	4698567.17
655	6602234.60	4698556.77
656	6602243.52	4698552.85
657	6602259.61	4698516.85
658	6602268.47	4698539.77
659	6602267.61	4698544.00
660	6602249.41	4698496.70
661	6602253.74	4698504.43
662	6602244.54	4698488.02
663	6602210.65	4698463.67
664	6602217.17	4698460.98
665	6602227.21	4698457.13
666	6602198.32	4698473.95
667	6602206.20	4698467.64
668	6601908.88	4698870.14
669	6601906.46	4698873.92
670	6601903.91	4698877.17
671	6601899.71	4698883.74
672	6601852.49	4698976.55
673	6601856.39	4698987.50
674	6601914.17	4698859.74
675	6601973.42	4698961.32
676	6601954.00	4699030.52
677	6601959.56	4699027.51
678	6601964.88	4698995.13
679	6601971.19	4698968.15
680	6602677.27	4698565.47
681	6602696.89	4698583.12
682	6602697.65	4698583.80
683	6602723.84	4698538.60
684	6602733.29	4698563.40
685	6602680.85	4698446.14
686	6602694.61	4698439.55
687	6602696.21	4698439.21
688	6602699.30	4698459.98
689	6602690.84	4698464.01
690	6602686.88	4698466.10
691	6602686.10	4698464.71
692	6602685.20	4698465.22
693	6602679.72	4698463.60
694	6602679.24	4698462.70
695	6602674.89	4698465.19
696	6602640.86	4698468.79
697	6602635.52	4698471.82
698	6602668.50	4698453.14
699	6602649.69	4698484.80
700	6602675.31	4698470.13
701	6602675.57	4698466.48
702	6602611.17	4698505.28
703	6602614.99	4698504.67
704	6602629.05	4698496.62
705	6602602.45	4698496.58
706	6602605.72	4698499.79
707	6602597.68	4698491.89
708	6602603.69	4698433.78
709	6602567.16	4698453.80
710	6602566.17	4698460.95
711	6602628.77	4698420.05
712	6602628.82	4698420.02
713	6602694.61	4698389.01
714	6602689.40	4698385.79
715	6602629.04	4698288.29
716	6602622.10	4698287.54
717	6602609.76	4698268.63
718	6602480.97	4698259.17
719	6602462.88	4698261.40
720	6602460.92	4698262.12

br.	Y	X
721	6602460.99	4698262.62
722	6602459.70	4698268.62
723	6602557.20	4698257.16
724	6602560.09	4698257.32
725	6602616.69	4698300.48
726	6602617.30	4698294.82
727	6602599.79	4698267.98
728	6602585.95	4698259.47
729	6602586.58	4698328.92
730	6602602.02	4698314.86
731	6602604.88	4698312.16
732	6602606.55	4698310.51
733	6602577.77	4698335.48
734	6602512.42	4698349.43
735	6602522.48	4698363.74
736	6602527.82	4698364.86
737	6602529.28	4698363.98
738	6602529.57	4698364.45
739	6602495.52	4698325.39
740	6602484.92	4698309.77
741	6602491.75	4698319.96
742	6602464.47	4698276.61
743	6602471.63	4698288.58
744	6602326.48	4698393.32
745	6602334.41	4698395.79
746	6602338.41	4698394.15
747	6602323.08	4698304.46
748	6602320.02	4698303.22
749	6602314.15	4698306.98
750	6602314.19	4698307.04
751	6602323.96	4698338.77
752	6602336.38	4698331.24
753	6602337.60	4698325.55
754	6602336.41	4698323.81
755	6602044.78	4698905.19
756	6602038.05	4698847.53
757	6602015.76	4698878.92
758	6602017.37	4698884.94
759	6602072.23	4698816.11
760	6602065.64	4698821.95
761	6602082.27	4698808.17
762	6602183.04	4698779.58
763	6602182.13	4698776.50
764	6602181.22	4698775.31
765	6602185.19	4698772.27
766	6602186.10	4698773.46
767	6602192.41	4698774.30
768	6602192.81	4698774.00
769	6602195.18	4698777.10
770	6602198.84	4698774.23
771	6602204.82	4698769.35
772	6602171.93	4698747.62
773	6602163.91	4698747.84
774	6602138.97	4698766.27
775	6602161.17	4698796.31
776	6602098.56	4698844.20
777	6602128.72	4698821.13
778	6602112.32	4698872.27
779	6602098.88	4698862.71
780	6602094.05	4698853.21
781	6602218.11	4698731.45
782	6602551.17	4698859.43
783	6602547.02	4698855.08
784	6602538.11	4698845.76
785	6602538.64	4698838.37
786	6602604.62	4698820.83
787	6602626.39	4698835.95
788	6602626.18	4698844.30
789	6602607.44	4698855.96
790	6602579.18	4698803.02
791	6602582.46	4698805.36
792	6602585.75	4698807.69
793	6602589.04	4698809.99
794	6602592.33	4698812.29
795	6602595.62	4698814.57
796	6602559.42	4698797.21
797	6602571.34	4698797.26
798	6602575.91	4698800.65
799	6602504.67	4698827.90
800	6602520.07	4698820.87

br.	Y	X
801	6602490.53	4698833.68
802	6602478.48	4698879.52
803	6602454.48	4698854.96
804	6602455.22	4698850.21
805	6602473.85	4698840.96
806	6602531.13	4698837.86
807	6602546.64	4698825.74
808	6602534.04	4698835.59
809	6602562.47	4698813.35
810	6602577.36	4698801.70
811	6602550.12	4698829.38
812	6602585.17	4698834.87
813	6602567.54	4698847.60
814	6602326.20	4698637.14
815	6602011.79	4698755.16
816	6602018.60	4698750.61
817	6602070.88	4698716.98
818	6602066.27	4698719.68
819	6602058.08	4698724.38
820	6602043.86	4698733.50
821	6602037.76	4698737.44
822	6602026.53	4698745.30
823	6602489.67	4698638.06
824	6602501.75	4698650.31
825	6602512.17	4698666.95
826	6602512.76	4698666.30
827	6602513.24	4698665.77
828	6602521.92	4698656.12
829	6602500.29	4698654.93
830	6602485.84	4698640.33
831	6602333.30	4698504.99
832	6602313.34	4698471.35
833	6602321.27	4698484.12
834	6602311.31	4698468.11
835	6602299.84	4698454.66
836	6602303.44	4698455.54
837	6602304.94	4698457.99
838	6602277.02	4698455.37
839	6602281.47	4698463.06
840	6602254.87	4698416.98
841	6602243.39	4698397.09
842	6602208.55	4698376.22
843	6602208.70	4698376.10
844	6602208.50	4698375.83
845	6602214.22	4698371.59
846	6602219.79	4698367.05
847	6602221.32	4698365.80
848	6602225.81	4698366.63
849	6602232.87	4698378.87
850	6602199.32	4698397.36
851	6602198.07	4698395.49
852	6602198.19	4698395.41
853	6602201.19	4698382.23
854	6602227.08	4698440.73
855	6602211.82	4698416.89
856	6602211.00	4698415.60
857	6602208.09	4698411.06
858	6602287.26	4698513.15
859	6602268.51	4698524.63
860	6602264.73	4698514.86
861	6602260.28	4698504.96
862	6602291.79	4698479.15
863	6602288.54	4698473.92
864	6602286.14	4698469.94
865	6602294.91	4698484.14
866	6602292.83	4698480.81
867	6602292.31	4698479.98
868	6602286.08	4698489.45
869	6602296.59	4698507.44
870	6602292.54	4698500.51
871	6602292.39	4698500.25
872	6602291.76	4698499.17
873	6602291.53	4698498.78
874	6602288.00	4698492.74
875	6602287.56	4698491.98
876	6602287.24	4698491.44
877	6602299.91	4698536.09
878	6602292.89	4698538.24
879	6602279.99	4698541.66
880	6602275.23	4698539.23

br.	Y	X
881	6602274.30	4698539.59
882	6602269.66	4698527.61
883	6602288.91	4698515.89
884	6602302.00	4698535.36
885	6602329.12	4698525.91
886	6602369.84	4698500.96
887	6602370.44	4698502.04
888	6602368.40	4698508.94
889	6602342.46	4698520.89
890	6602338.33	4698453.53
891	6602345.73	4698449.25
892	6602349.64	4698455.97
893	6602349.88	4698456.42
894	6602352.54	4698462.28
895	6602349.38	4698464.03
896	6602323.34	4698411.41
897	6602326.19	4698415.65
898	6602336.98	4698434.20
899	6601999.96	4698955.45
900	6601996.53	4698967.21
901	6601994.14	4698973.35
902	6601993.13	4698976.52
903	6601988.08	4698974.51
904	6602001.47	4698950.25
905	6602008.08	4698930.76
906	6602008.06	4698930.82
907	6602006.32	4698935.94
908	6601980.94	4698975.78
909	6601983.44	4698974.41
910	6601987.72	4698975.70
911	6601976.23	4698996.99
912	6601979.57	4698980.92
913	6602001.21	4699049.67
914	6601974.11	4699038.47
915	6601970.48	4699031.95
916	6602070.84	4699026.79
917	6602067.52	4699039.05
918	6602060.29	4699069.43
919	6602054.85	4699072.19
920	660	

# KOORDINATE TAČAKA PARCELACIJE

br.	Y	X
961	6602483.51	4698699.30
962	6602497.25	4698683.53
963	6602490.01	4698666.47
964	6602491.04	4698665.46
965	6602493.81	4698668.35
966	6602492.70	4698669.44
967	6602492.63	4698674.35
968	6602499.23	4698681.26
969	6602472.98	4698652.03
970	6602474.23	4698655.11
971	6602485.03	4698666.40
972	6602487.57	4698667.48
973	6602489.26	4698637.22
974	6602503.13	4698624.61
975	6602489.69	4698636.84
976	6602516.01	4698612.90
977	6602530.04	4698604.43
978	6602529.15	4698603.57
979	6602528.96	4698603.38
980	6602527.76	4698602.21
981	6602542.06	4698593.59
982	6602530.78	4698603.76
983	6602556.41	4698585.34
984	6602575.60	4698574.88
985	6602569.25	4698574.38
986	6602574.11	4698564.67
987	6602579.78	4698571.31
988	6602578.46	4698572.44
989	6602551.69	4698530.78
990	6602550.35	4698533.34
991	6602549.27	4698534.30
992	6602550.52	4698537.02
993	6602559.98	4698548.11
994	6602599.41	4698506.21
995	6602593.05	4698499.98
996	6602586.93	4698499.81
997	6602578.21	4698507.47
998	6602578.03	4698507.27
999	6602573.01	4698511.71
1000	6602573.17	4698511.90
1001	6602654.49	4698562.94
1002	6602654.07	4698556.69
1003	6602651.88	4698554.72
1004	6602631.42	4698536.30
1005	6602626.94	4698595.57
1006	6602635.07	4698585.93
1007	6602642.29	4698577.39
1008	6602623.49	4698599.65
1009	6602623.42	4698598.96
1010	6602625.78	4698596.16
1011	6602626.47	4698596.12
1012	6602610.15	4698615.44
1013	6602582.17	4698648.56
1014	6602559.49	4698674.92
1015	6602567.88	4698665.48
1016	6602569.25	4698663.86
1017	6602530.74	4698699.08
1018	6602531.08	4698698.72
1019	6602537.42	4698698.49
1020	6602552.29	4698682.61
1021	6602511.43	4698681.25
1022	6602507.03	4698686.03
1023	6602493.78	4698709.72
1024	6602506.36	4698721.83
1025	6602511.91	4698722.38
1026	6602514.88	4698720.48
1027	6602523.55	4698713.28
1028	6602526.13	4698710.53
1029	6602525.91	4698704.15
1030	6602526.24	4698703.78
1031	6602511.45	4698690.12
1032	6602483.25	4698699.59
1033	6602472.55	4698689.29
1034	6602471.85	4698656.96
1035	6602469.06	4698655.60
1036	6602452.85	4698670.34
1037	6602488.17	4698674.03
1038	6602722.99	4698619.57
1039	6602720.92	4698617.58
1040	6602719.34	4698617.49

br.	Y	X
1041	6602604.09	4698564.02
1042	6602603.83	4698563.74
1043	6602605.00	4698562.55
1044	6602602.25	4698559.79
1045	6602601.24	4698560.83
1046	6602590.81	4698549.60
1047	6602586.52	4698581.62
1048	6602586.74	4698581.36
1049	6602587.41	4698582.01
1050	6602589.99	4698578.98
1051	6602598.32	4698570.14
1052	6602483.40	4698542.63
1053	6602478.03	4698547.21
1054	6602477.37	4698547.77
1055	6602477.17	4698554.42
1056	6602490.73	4698567.53
1057	6602496.83	4698567.67
1058	6602523.98	4698508.09
1059	6602515.40	4698515.39
1060	6602537.17	4698496.56
1061	6602529.99	4698502.97
1062	6602580.74	4698493.93
1063	6602580.90	4698488.07
1064	6602565.29	4698472.79
1065	6602558.67	4698473.14
1066	6602555.21	4698477.34
1067	6602548.74	4698484.81
1068	6602542.63	4698527.42
1069	6602513.81	4698552.75
1070	6602502.50	4698562.68
1071	6602433.98	4698388.97
1072	6602437.64	4698386.89
1073	6602437.89	4698387.32
1074	6602444.02	4698389.02
1075	6602444.46	4698388.77
1076	6602429.51	4698381.08
1077	6602420.34	4698365.41
1078	6602419.03	4698363.49
1079	6602346.60	4698332.91
1080	6602344.89	4698329.96
1081	6602346.83	4698332.77
1082	6602364.13	4698285.88
1083	6602333.99	4698297.87
1084	6602327.99	4698300.54
1085	6602328.25	4698305.79
1086	6602391.24	4698276.97
1087	6602387.21	4698278.19
1088	6602436.72	4698292.69
1089	6602422.42	4698271.73
1090	6602419.54	4698269.48
1091	6602401.42	4698274.07
1092	6602472.79	4698309.45
1093	6602487.34	4698331.14
1094	6602500.06	4698349.23
1095	6602509.92	4698363.26
1096	6602529.40	4698391.22
1097	6602524.86	4698384.51
1098	6602518.40	4698375.32
1099	6602529.62	4698421.69
1100	6602530.79	4698420.92
1101	6602535.97	4698415.18
1102	6602537.34	4698406.00
1103	6602535.76	4698401.77
1104	6602530.05	4698392.23
1105	6602516.43	4698429.58
1106	6602495.05	4698440.34
1107	6602513.55	4698430.58
1108	6602473.06	4698449.28
1109	6602474.76	4698451.05
1110	6602445.13	4698394.56
1111	6602444.80	4698399.50
1112	6602447.10	4698393.42
1113	6602452.04	4698368.80
1114	6602457.04	4698378.08
1115	6602408.24	4698301.31
1116	6602425.43	4698326.10
1117	6602442.84	4698350.46
1118	6602441.48	4698351.26
1119	6602442.24	4698352.44
1120	6602305.94	4698449.99

br.	Y	X
1121	6602309.98	4698456.62
1122	6602305.40	4698458.71
1123	6602269.27	4698425.92
1124	6602283.92	4698451.31
1125	6602288.41	4698452.74
1126	6602290.66	4698451.71
1127	6602298.30	4698448.21
1128	6602297.88	4698446.37
1129	6602297.01	4698444.95
1130	6602301.59	4698442.86
1131	6602244.14	4698348.47
1132	6602240.44	4698351.12
1133	6602237.59	4698353.23
1134	6602233.91	4698355.97
1135	6602232.63	4698362.43
1136	6602244.70	4698383.35
1137	6602276.67	4698332.03
1138	6602271.19	4698330.82
1139	6602266.82	4698333.55
1140	6602260.61	4698337.55
1141	6602254.24	4698341.72
1142	6602250.84	4698343.95
1143	6602247.91	4698345.88
1144	6602296.32	4698362.39
1145	6602326.48	4698408.95
1146	6602317.44	4698394.99
1147	6602357.20	4698395.60
1148	6602372.44	4698393.53
1149	6602367.03	4698391.54
1150	6602381.86	4698409.87
1151	6602417.62	4698481.24
1152	6602419.21	4698475.71
1153	6602419.65	4698475.46
1154	6602406.78	4698453.13
1155	6602392.01	4698494.77
1156	6602376.25	4698499.11
1157	6602377.58	4698498.41
1158	6602382.32	4698499.89
1159	6602390.53	4698495.56
1160	6602347.65	4698446.97
1161	6602352.33	4698454.83
1162	6602356.13	4698462.80
1163	6602120.15	4698519.58
1164	6602113.15	4698509.25
1165	6602110.63	4698505.71
1166	6602606.67	4698749.81
1167	6602580.24	4698778.13
1168	6602580.71	4698790.30
1169	6602586.42	4698794.62
1170	6602589.52	4698796.88
1171	6602592.08	4698798.69
1172	6602595.34	4698800.97
1173	6602598.61	4698803.26
1174	6602601.89	4698805.54
1175	6602631.05	4698825.79
1176	6602635.16	4698828.64
1177	6602639.27	4698831.52
1178	6602643.39	4698834.44
1179	6602647.49	4698837.40
1180	6602651.56	4698840.41
1181	6602655.61	4698843.50
1182	6602659.61	4698846.67
1183	6602665.07	4698851.21
1184	6602661.71	4698861.03
1185	6602700.75	4698863.85
1186	6602699.21	4698863.75
1187	6602686.29	4698862.59
1188	6602705.51	4698864.24
1189	6602803.76	4698960.81
1190	6602746.43	4699009.96
1191	6602753.03	4699005.09
1192	6602754.34	4699004.13
1193	6602779.88	4698983.62
1194	6602782.46	4698980.70
1195	6602791.87	4698970.57
1196	6602803.10	4698960.22
1197	6602790.16	4698951.95
1198	6602775.64	4698941.73
1199	6602766.69	4698934.49
1200	6602494.29	4698832.14

br.	Y	X
1201	6602416.87	4698771.28
1202	6602369.78	4698804.72
1203	6602320.96	4698844.91
1204	6602320.92	4698851.05
1205	6602432.47	4698775.76
1206	6602402.30	4698784.15
1207	6602381.81	4698794.82
1208	6602452.05	4698767.54
1209	6602492.30	4698744.25
1210	6602527.71	4698802.29
1211	6602552.65	4698786.05
1212	6602553.04	4698778.34
1213	6602545.35	4698771.13
1214	6602506.25	4698813.10
1215	6602499.75	4698815.86
1216	6602485.61	4698821.65
1217	6602434.97	4698846.60
1218	6602462.31	4698832.04
1219	6602402.27	4698866.34
1220	6602413.49	4698859.63
1221	6602427.34	4698851.05
1222	6602428.77	4698850.28
1223	6602352.01	4698877.33
1224	6602364.15	4698887.58
1225	6602370.58	4698887.60
1226	6602389.63	4698874.00
1227	6602518.86	4698790.82
1228	6602521.40	4698794.06
1229	6602523.56	4698796.81
1230	6602499.83	4698765.89
1231	6602504.38	4698771.71
1232	6602513.62	4698784.17
1233	6602519.08	4698751.92
1234	6602517.26	4698753.09

## KOORDINATE TAČKA PARCELACIJE

br.	Y	X
1281	6602594.95	4698332.12
1282	6602610.50	4698317.85
1283	6602607.41	4698320.78
1284	6602634.19	4698320.59
1285	6602627.05	4698309.20
1286	6602620.07	4698308.39
1287	6602651.79	4698348.64
1288	6602651.74	4698348.57
1289	6602644.13	4698336.43
1290	6602657.34	4698358.31
1291	6602668.04	4698388.09
1292	6602669.81	4698382.08
1293	6602659.06	4698361.58
1294	6602624.63	4698412.62
1295	6602648.02	4698399.41
1296	6602577.04	4698438.69
1297	6602661.86	4698332.23
1298	6602663.92	4698335.08
1299	6602656.61	4698340.34
1300	6602693.86	4698306.18
1301	6602655.65	4698289.89
1302	6602659.46	4698295.64
1303	6602667.54	4698291.11
1304	6602661.38	4698305.50
1305	6602656.94	4698298.48
1306	6602646.61	4698282.86
1307	6602672.53	4698318.97
1308	6602670.87	4698320.48
1309	6602687.80	4698344.39
1310	6602679.14	4698329.86
1311	6602674.92	4698322.90
1312	6602700.05	4698338.41
1313	6602687.10	4698310.00
1314	6602544.79	4698284.75
1315	6602563.04	4698269.33
1316	6602556.68	4698257.54
1317	6602582.88	4698332.00
1318	6602582.71	4698331.77
1319	6602582.10	4698330.94
1320	6602564.73	4698309.13
1321	6602599.00	4698364.26
1322	6602604.11	4698361.18
1323	6602602.85	4698344.75
1324	6602610.62	4698357.26
1325	6602566.33	4698264.89
1326	6602578.63	4698279.98
1327	6602586.59	4698287.93
1328	6602613.94	4698314.45
1329	6602622.24	4698327.89
1330	6602630.27	4698344.77
1331	6602631.93	4698343.59
1332	6602607.10	4698321.06
1333	6602607.19	4698326.61
1334	6602607.88	4698331.81
1335	6602609.08	4698335.07
1336	6602610.73	4698336.92
1337	6602614.94	4698339.11
1338	6602616.64	4698341.14
1339	6602619.17	4698346.36
1340	6602673.81	4698286.26
1341	6602668.05	4698276.57
1342	6602665.01	4698271.55
1343	6602662.40	4698267.26
1344	6602389.47	4698848.19
1345	6602419.67	4698826.00
1346	6602396.37	4698885.12
1347	6602440.51	4698858.36
1348	6602446.68	4698859.14
1349	6602382.04	4698902.69
1350	6602382.18	4698894.94
1351	6602389.33	4698889.67
1352	6602452.56	4698962.28
1353	6602467.28	4698888.39
1354	6602437.07	4698912.38
1355	6602415.14	4698930.66
1356	6602480.15	4698717.01
1357	6602492.11	4698734.55
1358	6602492.04	4698728.84
1359	6602651.69	4698677.55
1360	6602635.44	4698697.85

br.	Y	X
1361	6602610.89	4698728.53
1362	6602598.45	4698744.08
1363	6602598.87	4698743.56
1364	6602577.32	4698767.15
1365	6602588.52	4698755.66
1366	6602551.24	4698765.01
1367	6602562.39	4698775.33
1368	6602568.34	4698775.36
1369	6602534.56	4698714.70
1370	6602530.11	4698719.44
1371	6602520.35	4698727.66
1372	6602519.70	4698734.66
1373	6602530.83	4698745.37
1374	6602538.39	4698710.62
1375	6602577.73	4698690.92
1376	6602569.35	4698682.78
1377	6602569.00	4698683.14
1378	6602564.01	4698683.26
1379	6602563.03	4698707.98
1380	6602566.65	4698703.76
1381	6602569.48	4698700.94
1382	6602570.94	4698699.37
1383	6602573.04	4698697.12
1384	6602577.18	4698692.69
1385	6602578.11	4698691.28
1386	6602551.47	4698696.65
1387	6602552.86	4698698.29
1388	6602556.99	4698702.28
1389	6602041.15	4698844.66
1390	6602097.15	4698845.58
1391	6602106.11	4698790.55
1392	6602059.54	4698804.33
1393	6602065.46	4699024.88
1394	6602015.25	4698745.43
1395	6602022.27	4698779.33
1396	6602149.27	4698879.56
1397	6602146.49	4698880.01
1398	6602170.80	4698851.84
1399	6602167.11	4698856.37
1400	6602182.66	4698837.32
1401	6602225.44	4698792.35
1402	6602222.91	4698794.88
1403	6602216.93	4698798.11
1404	6602183.85	4698835.81
1405	6602196.85	4698779.72
1406	6602200.41	4698777.00
1407	6602206.63	4698771.88
1408	6602208.08	4698771.51
1409	6602210.78	4698773.29
1410	6602224.87	4698783.33
1411	6602227.15	4698789.02
1412	6602142.10	4698821.60
1413	6602119.85	4698862.44
1414	6602117.49	4698865.52
1415	6602115.05	4698863.78
1416	6602105.08	4698849.93
1417	6602105.34	4698849.72
1418	6602123.82	4698835.58
1419	6602134.38	4698854.30
1420	6602121.13	4698861.72
1421	6602120.94	4698861.83
1422	6602045.25	4698690.49
1423	6602030.89	4698699.57
1424	6602410.69	4698311.80
1425	6602170.36	4698832.04
1426	6602155.95	4698811.28
1427	6602155.83	4698811.10
1428	6602170.50	4698831.94
1429	6602193.35	4698813.02
1430	6602187.85	4698818.73
1431	6602184.79	4698821.83
1432	6602181.35	4698824.03
1433	6602179.44	4698825.42
1434	6602206.38	4698802.82
1435	6602199.43	4698807.13
1436	6602196.24	4698810.42
1437	6602218.21	4698795.49
1438	6602215.13	4698797.39
1439	6601946.36	4698874.16
1440	6601926.46	4698863.47

br.	Y	X
1441	6601920.40	4698860.31
1442	6601916.20	4698857.65
1443	6601915.34	4698857.28
1444	6602496.44	4698732.05
1445	6602497.30	4698724.91
1446	6602484.67	4698712.75
1447	6602486.33	4698737.88
1448	6602455.44	4698755.76
1449	6602431.28	4698767.26
1450	6602447.80	4698760.18
1451	6602430.20	4698767.57
1452	6602360.28	4698801.53
1453	6602376.41	4698788.26
1454	6602400.03	4698775.96
1455	6602354.80	4698806.04
1456	6602273.75	4698811.20
1457	6602306.83	4698839.15
1458	6602314.52	4698839.20
1459	6602292.12	4698732.76
1460	6602273.12	4698748.28
1461	6602249.70	4698776.78
1462	6602246.80	4698782.22
1463	6602248.22	4698789.63
1464	6602249.65	4698790.84
1465	6602298.13	4698727.86
1466	6602331.49	4698701.69
1467	6602409.26	4698640.20
1468	6602401.83	4698640.76
1469	6602398.87	4698644.62
1470	6602380.20	4698663.47
1471	6602351.52	4698685.97
1472	6602452.63	4698681.92
1473	6602459.60	4698688.63
1474	6602469.47	4698698.13
1475	6602448.12	4698795.20
1476	6602442.34	4698784.53
1477	6602436.89	4698776.07
1478	6602436.67	4698775.73
1479	6602436.01	4698774.69
1480	6602464.25	4698791.52
1481	6602458.91	4698795.79
1482	6602451.93	4698800.73
1483	6602474.41	4698784.11
1484	6602471.79	4698786.02
1485	6602467.19	4698758.78
1486	6602480.50	4698778.70
1487	6602478.25	4698742.55
1488	6602466.43	4698729.95
1489	6602444.46	4698738.21
1490	6602461.44	4698723.55
1491	6602431.11	4698766.99
1492	6602423.67	4698756.57
1493	6602212.93	4698989.05
1494	6602197.24	4699012.90
1495	6602194.48	4699015.78
1496	6602260.84	4698993.42
1497	6602217.57	4698965.18
1498	6602238.52	4698981.13
1499	6602241.78	4698979.21
1500	6602241.93	4698979.01
1501	6602243.39	4698980.13
1502	6602179.46	4698936.15
1503	6602161.72	4698922.64
1504	6602177.65	4698934.77
1505	6602145.51	4698906.75
1506	6602146.18	4698910.81
1507	6602159.89	4698921.25
1508	6602182.88	4698861.25
1509	6602178.85	4698861.82
1510	6602161.92	4698883.52
1511	6602156.95	4698890.31
1512	6602217.35	4698885.13
1513	6602199.01	4698872.43
1514	6602241.62	4698901.95
1515	6602283.10	4698934.39
1516	6602311.69	4698960.43
1517	6602311.12	4698956.30
1518	6602297.64	4698945.76
1519	6602278.11	4699006.57
1520	6602295.81	4698982.25

br.	Y	X
1521	6602274.22	4699011.91
1522	6602122.87	4698962.88
1523	6602219.79	4698977.55
1524	6602204.89	4698966.21
1525	6602188.98	4698954.09
1526	6602232.16	4698991.69
1527	6602232.29	4698991.51
1528	6602233.30	4698987.84
1529	6602245.91	4698982.05
1530	6602236.14	4698994.72
1531	6602226.44	4699001.64
1532	6602215.74	4699015.13
1533	6602233.42	4698992.64
1534	6602227.58	4699000.21
1535	6602723.28	4698656.72
1536	6602687.57	4698669.56
1537	6602674.09	4698674.46
1538	6602664.07	4698678.10
1539	6602599.21	4698667.16
1540	6602596.83	4698669.72
1541	6602596.15	4698670.46
1542	6602602.83	4698638.06
1543	6602590.58	4698652.56
1544	6602590.87	4698657.39
1545	6602590.53	4698657.76
1546	6602599.89	4698666.42
1547	6602599.37	4698666.98
1548	6602618.64	4698619.34
1549	6602667.45	4698568.74
1550	6602661.00	4698569.18
1551	6602687.60	4698586.87
1552	6602712.77	4698610.29
1553	6602712.79	4698609.54











Crna Gora  
Glavni Grad Podgorica  
Sekretariat za planiranje prostora i  
održivi razvoj

Broj: 08-332/23-2043  
Podgorica, 04.12.2023.godine

Glavni grad Podgorica



GRAFIČKI PRILOG – Plan pejzažne arhitekture  
Izvod iz DUP-a „Zabjelo 8” u Podgorici

7

# KOORDINATE TAČAKA PARCELACIJE

br.	Y	X
2881	6602059.93	4698571.42
2882	6602710.71	4698969.70
2883	6602659.70	4699019.19
2884	6602645.24	4699037.02
2885	6602648.13	4699043.10
2886	6602725.56	4698955.30
2887	6602735.77	4698927.17
2888	6602745.22	4698937.23
2889	6602745.42	4698937.04
2890	6602726.61	4698954.24
2891	6602734.42	4698947.37
2892	6602718.41	4698911.12
2893	6602716.52	4698909.65
2894	6602719.64	4698949.20
2895	6602589.60	4699032.96
2896	6602627.63	4699040.45
2897	6602635.70	4699036.46
2898	6602653.78	4699013.09
2899	6602535.95	4699063.76
2900	6602537.05	4699062.11
2901	6602553.68	4699037.11
2902	6602542.87	4699053.36
2903	6602175.77	4698524.40
2904	6602655.37	4698262.26
2905	6602599.96	4698253.60
2906	6602036.78	4698666.96
2907	6602083.73	4698684.61
2908	6602088.87	4698682.30
2909	6602017.45	4698652.45
2910	6602021.24	4698658.70
2911	6602032.55	4698665.37
2912	6602621.09	4699049.60
2913	6602625.88	4699057.39
2914	6602622.44	4699067.93
2915	6602618.71	4699079.33
2916	6602137.89	4698890.46
2917	6602138.62	4698894.60
2918	6602654.68	4699012.22
2919	6602345.47	4698449.26
2920	6602539.94	4698448.41
2921	6602531.40	4698454.94
2922	6602531.24	4698455.06
2923	6602748.80	4698604.06
2924	6602744.35	4698602.62
2925	6602733.91	4698609.45
2926	6602733.32	4698616.53
2927	6602763.67	4698644.40
2928	6602757.81	4698627.71
2929	6602706.26	4699062.68
2930	6602704.87	4699060.48
2931	6602208.15	4698542.18
2932	6602189.16	4698551.27
2933	6602231.64	4698558.07
2934	6602222.46	4698535.33
2935	6602198.38	4698523.72
2936	6602150.49	4698498.11
2937	6602125.38	4698459.97
2938	6602467.45	4698607.12
2939	6602464.47	4698609.93
2940	6602673.51	4698953.48
2941	6602670.26	4698948.87
2942	6602664.45	4698952.95
2943	6602712.83	4699172.65
2944	6602602.56	4699186.18
2945	6602601.42	4699191.77
2946	6602472.66	4698893.89
2947	6602067.65	4699018.13
2948	6601965.80	4698966.31
2949	6601968.00	4698959.56
2950	6602179.41	4698832.63
2951	6602173.58	4698836.68
2952	6602012.69	4698754.56
2953	6602009.29	4698749.28
2954	6602151.33	4698700.02
2955	6602351.18	4698801.64
2956	6602356.91	4698796.92
2957	6602160.85	4698482.12
2958	6602164.38	4698487.16
2959	6602469.37	4698273.68
2960	6602465.72	4698267.59

br.	Y	X
2961	6602460.83	4698270.52
2962	6602608.09	4698415.18
2963	6602601.84	4698418.61
2964	6602604.57	4698423.61
2965	6602726.74	4698720.88
2966	6602724.36	4698714.19
2967	6602718.99	4698716.10
2968	6602655.11	4698967.42
2969	6602670.87	4698955.78
2970	6602667.96	4698957.93
2971	6602193.12	4698477.85
2972	6602185.58	4698483.50
2973	6602179.56	4698488.17
2974	6602174.24	4698492.85
2975	6602171.03	4698497.21
2976	6602169.16	4698504.72
2977	6602169.85	4698510.23
2978	6602171.78	4698515.18
2979	6602415.09	4698534.51
2980	6602414.66	4698534.83
2981	6602419.78	4698531.00
2982	6602406.28	4698521.46
2983	6602425.24	4698534.69
2984	6602531.66	4699080.28
2985	6602505.25	4699132.53
2986	6602501.80	4699144.38
2987	6602506.27	4699129.85
2988	6602528.28	4699082.35
2989	6602524.62	4699087.69
2990	6602516.26	4699103.64
2991	6602515.71	4699105.06
2992	6602499.17	4699130.21
2993	6602495.44	4699143.08
2994	6602490.92	4699165.17
2995	6602488.96	4699164.77
2996	6602483.86	4699167.79
2997	6602509.94	4699101.97
2998	6602515.17	4699090.62
2999	6602510.18	4699101.32
3000	6602518.83	4699077.92
3001	6602519.97	4699082.99
3002	6602519.08	4699073.57
3003	6602649.33	4698456.17
3004	6602641.44	4698460.41
3005	6602639.47	4698458.71
3006	6602638.95	4698457.81
3007	6602634.59	4698460.27
3008	6602635.07	4698461.10
3009	6602635.59	4698463.56
3010	6602665.84	4698447.31
3011	6602682.46	4698438.72
3012	6602694.99	4698432.72
3013	6602695.51	4698432.44
3014	6602694.27	4698409.23
3015	6602666.99	4698446.69
3016	6602667.17	4698447.00
3017	6602678.07	4698440.82
3018	6602621.17	4698508.04
3019	6602673.51	4698478.07
3020	6602704.47	4698483.02
3021	6602699.89	4698463.09
3022	6602692.74	4698466.28
3023	6602688.30	4698468.63
3024	6602688.47	4698468.94
3025	6602688.72	4698469.37
3026	6602382.78	4698339.51
3027	6602402.18	4698372.53
3028	6602385.41	4698343.98
3029	6602416.88	4698397.55
3030	6602427.59	4698415.77
3031	6602468.74	4698451.81
3032	6602469.33	4698453.92
3033	6602455.15	4698461.40
3034	6602453.41	4698459.73
3035	6602515.35	4698744.35
3036	6602515.27	4698742.19
3037	6602511.51	4698738.58
3038	6602503.75	4698737.63
3039	6602500.94	4698739.26
3040	6602585.26	4699263.72

br.	Y	X
3041	6602609.35	4699266.29
3042	6602583.15	4699281.21
3043	6602583.27	4699280.39
3044	6602583.51	4699274.32
3045	6602584.39	4699270.92
3046	6602609.39	4699265.98
3047	6602609.50	4699265.81
3048	6602610.81	4699254.20
3049	6602611.42	4699248.95
3050	6602611.99	4699244.18
3051	6602612.08	4699243.84
3052	6602612.09	4699243.77
3053	6602579.12	4699301.55
3054	6602559.22	4699297.75
3055	6602582.76	4699283.95
3056	6602581.85	4699289.25
3057	6602581.62	4699290.64
3058	6602603.22	4699241.61
3059	6602543.89	4699227.89
3060	6602544.34	4699223.47
3061	6602544.70	4699219.60
3062	6602545.78	4699208.01
3063	6602541.14	4699254.57
3064	6602542.59	4699240.51
3065	6602543.58	4699230.87
3066	6602543.88	4699227.93
3067	6602536.61	4699293.71
3068	6602536.87	4699291.22
3069	6602540.86	4699256.98
3070	6602612.70	4699239.16
3071	6602613.19	4699235.07
3072	6602614.36	4699225.82
3073	6602615.13	4699224.96
3074	6602616.08	4699220.99
3075	6602582.78	4699205.30
3076	6602586.23	4699202.33
3077	6602547.79	4699197.92
3078	6602547.14	4699198.99
3079	6602617.52	4699215.15
3080	6602615.10	4699214.55
3081	6602613.17	4699211.49
3082	6602606.56	4699210.15
3083	6602588.56	4699234.98
3084	6602589.11	4699230.03
3085	6602590.88	4699220.63
3086	6602592.46	4699211.40
3087	6602593.13	4699207.41
3088	6602588.23	4699237.96
3089	6602586.66	4699252.11
3090	6602238.88	4699061.48
3091	6602242.75	4699072.70
3092	6602235.11	4699102.66
3093	6602655.61	4699011.31
3094	6602693.73	4698974.33
3095	6602405.72	4698550.00
3096	6602414.49	4698543.44
3097	6602632.76	4698467.06
3098	6602633.88	4698468.99
3099	6602635.27	4698471.38
3100	6602423.56	4698536.06
3101	6602418.73	4698539.99
3102	6602585.60	4699260.93
3103	6602522.85	4698749.49
3104	6602521.56	4698750.32
3105	6602445.62	4698564.88

CRNA GORA  
GLAVNI GRAD- PODGORICA  
Sekretarijat za planiranje  
prostora i održivi razvoj  
Broj: 08-332/23-2043

DUP "Zabjelo 8" Podgorica

Podnosilac zahtjeva :  
Agencija za izgradnju i razvoj Podgorice




Plan pejzažnog uređenja

prilog 7



**LEGENDA:**

**DRUMSKI SAOBRAĆAJ**


 Ulice u naselju (kolovoz, trotoari i parkinzi)

**ELEMENTI SAOBRAĆAJNICA**

 Osovina saobraćajnice

 Tangenta osovine saobraćajnice

 Oznaka mesta priključka

 Oznaka preseka tangenata

 Oznaka preseka saobraćajnica

Ulica br.1 \_\_\_\_\_ Naziv saobraćajnice


 Javni parking

 Linearno zelenilo

 Građevinska linija GL1

 Građevinska linija-privremena (do ukidanja dalekovoda)

 Regulatorna linija

 Zona zaštite dalekovoda

 granica DUP-a